



## **TENDERSKA DOKUMENTACIJA**

**Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje**

**Predmet: Poštanska dostava izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)**

**Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci**

**Broj tenderske dokumentacije: 07-2-16-3-565-3/21**

**Sarajevo, mart 2021. godine**

U skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 20/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-2-16-3-565-1/21 od 03.03.2021. godine pripremljena je sljedeća:

**Tenderska dokumentacija**  
**Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje**

## **OPŠTI PODACI**

### **1. Podaci o ugovornom organu**

**Ugovorni organ:** Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

**Adresa:** Ul. Danijela Ozme br.7, Sarajevo

**Identifikacijski broj:** 4200539410001

**Detaljna adresa za korespondenciju:** Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo

**Telefon:** 033 251 300

**Faks:** 033 251 329

**Internet adresa:** [www.izbori.ba](http://www.izbori.ba)

### **2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt**

**Kontakt osoba:** Zlata Kokorović, Emina Tvico

**Telefon:** 033 251-349

**Faks:** 033 251-329

**e-mail:** [aida.mesic@izbori.ba](mailto:aida.mesic@izbori.ba)

### **3. Pojmovi / skraćenice**

Pojmovi / skraćenice koji se koriste u ovoj tenderskoj dokumentaciji imaju sljedeća značenja:

“**Ovlašteno lice / lica**” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača;

“**Ugovorni organ**” – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine;

“**Zakon**” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14);

“**Postupak nabavke**” – postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije;

“**Podzakonski akti**” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona;

“**Ponuđač**” – privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

“**Dobavljač**” – privredni subjekt kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavci;

“**TD**” – ova tenderska dokumentacija.

Postupak nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom TD.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljat će se u pisanom obliku, putem poštanske pošiljke, faksa, elektronske pošte / e-pošta, ili kombinacijom tih sredstava. Uvid u TD i preuzimanje TD može se vršiti lično na adresi ugovornog organa.

Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su informacije vezane za uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo od nadležnih kontakt osoba iz tačke 2 ove TD. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.

#### **4. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa**

Kod Ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u ovom postupku javne nabavke mogu pojaviti kao učesnici, a koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. st. (4) i (5) Zakona.

#### **5. Redni broj nabavke**

**Broj nabavke:** 07-2-16-3-565-1/21

#### **6. Podaci o postupku javne nabavke**

**Vrsta postupka javne nabavke:** pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

**Procijenjena vrijednost javne nabavke:** 8.200,00 KM (slovima: osamhiljadaidvjestotine KM) na ove usluge se ne plaća PDV

**Vrsta ugovora o javnoj nabavci:** usluge

**Okvirni sporazum:** ne

**Period na koji se zaključuje okvirni sporazum:** do tri mjeseca od dana potpisivanja istog od strane ugovornih strana.

#### **PODACI O PREDMETU NABAVKE**

#### **7. Opis predmeta nabavke**

Predmet ovog postupka je nabavka usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima za načelnika općine Travnik i Foča (F BiH) koji se održavaju 11.04.2021. godine.

Predmet nabavke su usluge poštanske dostave izbornog materijala (izborni paket - koverta sa glasačkim listićima) na adrese biračima u inostranstvu za glasanje izvan BiH na Prijevremenim izborima za načelnika pćine Travnik i Foča (F BiH) koji se održavaju 11.04.2021. godine.

Navedene usluge poštanske dostave izbornog materijala za glasanje putem pošte obuhvataju rezervisane poštanske usluge u međunarodnom saobraćaju koje obuhvataju prijenos (prijem, otpremu, prijevoz, prispjiece i uručenje) putem **preporučene pošiljke biračima u inostranstvu prema tehničkoj i količinskoj specifikaciji u kojoj su predviđene količine predmetne nabavke, broj pošiljaka koji se upućuje biračima.**

**Ugovorni organ ne zahtjeva otpremu pošiljki avionskim putem, shodno članu 22. stav (3) Općih uslova za obavljanje poštanskih usluga, ukoliko je ista moguća dostava pošiljaka na drugi način.**

**Prilikom podnošenja ponuda u ovom postupku ponuđači bi trebali imati u vidu odredbe zakona o poštama.**

Između ostalih odredaba članom 6. stav (2) Zakona o poštama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 33/05) je definisano da rezervisane poštanske usluge mogu obavljati samo javni poštanski operateri.

Na identičan način rezervisane poštanske usluge definisane su i članom 9. Zakona o poštanskom prometu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 76/04 i 79/15) i članom 9. Zakona o poštanskim uslugama RS („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 38/10).

Javni poštanski operateri u BiH, u skladu sa pomenutim zakonskim propisima, jesu JP BH Pošta doo Sarajevo, HP Mostar doo Mostar i Preduzeće za poštanski saobraćaj ad Banjaluka (službeni skraćeni naziv: Pošte Srpske ad Banjaluka).

**Podjela na lotove:** nije podijeljen predmet nabavke na lotove

**Oznaka i naziv iz JRJN: 64110000-0 – poštanske usluge**

### **8. Količina predmeta nabavke**

Svi ponuđači koji podnesu ponude za usluge koje se traže tenderskom dokumentacijom, obavezni su svoje ponude uskladiti sa elementima tehničke i količinske specifikacije.

Količine predmeta nabavke utvrđene su u tehničkoj i količinskoj specifikaciji.

**Ugovorni organ će zbog objektivnih okolnosti utvrditi količinu predmeta nabavke u tehničkoj i količinskoj specifikaciji prema broju birača registrovanih za glasanje putem pošte za navadne dvije općine u kojima se provode prijevremeni izbori.**

**Realizacija ugovora zavisi od broja otpremljenih pošiljaka, na osnovu kojeg broja će biti izvršeno plaćanje odabranom ponuđaču.**

### **9. Tehničke i količinske specifikacije**

Svi ponuđači koji podnose svoje ponude trebaju formirati ponude u skladu sa uslovima i prema obrascu koji je naveden u nastavku.

**Poštanska dostava izbornog materijala, putem preporučene pošiljke, biračima za glasanje putem pošte na Prijevremenim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)**

### ***Količine po regionima za formiranje ponude***

	<b>Opis pošiljke Preporučena pošiljka</b>	<b>(broj komada pošiljki) do 100 gr.</b>
1.	Pošiljke za dostavni region Evrope	<b>800 komada</b>
2.	Pošiljke za dostavni region izvan Evrope	<b>20 komada</b>

U prilogu ovog Poziva se nalazi pregled država u koje se vrši otpremanje pošiljaka.

### **Okvirni rok za početak izvršenja usluga je odmah po zaključenju ugovora**

Po potpisivanju ugovora, usluge će se izvršiti u maksimalnom roku do 7 dana računajući od dana predaje pošiljki na otpremu Izvršiocu usluge.

Maksimalni rok dostave podrazumijeva vrijeme od preuzetih pošiljki kod ugovornog organa do dana/datuma dostave pošiljaka na adrese u inostranstvu.

Na prednjoj strani sa prozorom koverata od 100 grama će biti odštampan dio koji bude zahtjevan od odabranog ponuđača (crno bijela štampa- npr. poštarina plaćena, i slično).

Ponuđač je obavezan u ponudi propisati:

- kako treba da izgleda zaglavlje na koverti, koje će odštampati odabrani ponuđač za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića i u koje će upakovati pošiljke koje su predmet nabavke,
- da dostavi niz brojeva u tekstualnom obliku u excel tabeli, kako bi se isti odštampani iznad i ispod adrese birača i bili vidljivi u prozorčetu koverete kojoj se otpremaju pošiljke.

Prilikom sačinjavanja cijene ponude ponuđač treba imati u vidu činjenicu da sortiranje pošiljaka po državama će uraditi odabrani ponuđač za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića na način da će sve pošiljke koje se otpremaju u jednu državu biti spakovane u kutiju sa spiskom birača.

Odabranom ponuđaču će se pošiljka predati na otpremu u skladu sa poštanskim propisima kako je navedeno prijedlogu ugovora/okvirnog sporazuma.

Sve neuručene pošiljke moraju biti vraćene na adresu, odnosno poštanski pretinac /PO BOX/ ugovornog organa“ **Izbori u Bosni i Hercegovini Poštanski pretinac 451 71000 Sarajevo** “.

Odabrani ponuđač će dostaviti izvještaj o isporuci pošiljki u štampanoj i elektronskoj formi.

**NAPOMENA:** Navesti podatke u sklopu ponude o obavezama ugovornog organa u smislu klasifikacije pošiljki i načinu pripreme pošiljki. Sva prateća dokumenta koja trebaju biti popunjena prilikom primopredaje trebaju biti dostavljena u sklopu ponude i pojašnjeno popunjavanje i proces slanja.

### **10. Mjesto pružanja usluga**

Mjesto preuzimanja pošiljki za izvršenje usluga je iz skladišta Centralne izborne komisije BiH, Ulica Kasindolskog bataljona 34, Istočno Sarajevo i/ili sjedišta Centralne izborne komisije BiH Danijela Ozme 7 Sarajevo.

## 11. Rok pružanja usluga

Nakon provedenog postupka ugovorni organ će zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem ugovor, na osnovu koga će se usluge vršiti na određeno vrijeme u roku do tri mjeseca.

## USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

### 12. Uslovi za kvalifikaciju

#### 12.1 Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz alineje a) do d) ponuđač je dužan dostaviti **popunjenu izjavu o ispunjenosti uslova lične sposobnosti i ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar, općina i dr....) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 12.1. Datum izjave i ovjere iste ne smije biti stariji od 15 dana od dana dostavljanja ponude.**

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova lične sposobnosti je sastavni dio TD Prilog IV TD.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

**Samo onaj ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:**

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

## **PODACI O PONUDI**

### **13. Sadržaj ponude i način pripreme ponude**

Početna ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilničnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Početna ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

- Obrazac za dostavljanje početne ponude –Prilog I;
- Obrazac za cijenu početne ponude - Prilog II;
- Povjerljive informacije – Prilog III;
- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Prilog IV;
- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona – Prilog V
- Popunjen ugovor -Prilog VI

### **14. Način dostavljanja ponuda**

Početna ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi **Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo.**

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverta, mora biti navedeno:

**Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine**  
**Ulica Danijela Ozme br. 7**  
**71000 Sarajevo**

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- a) Naziv i adresa ugovornog organa
- b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- c) evidencijski broj javne nabavke,
- d) naziv predmeta nabavke,
- e) naznaka „ne otvaraj“.

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede naziv i adresu ponuđača.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Neće biti prihvaćene ponude koje budu uvezane spiralnim uvezom, u običnu plastičnu fasciklu s mehanizmom, niti na bilo koji drugi način osim na jedan od dva naprijed navedena prihvatljiva načina.

**Ponuda se dostavlja samo u originalu.**

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je osiguran kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

## **15. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda**

Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

## **16. Početna cijena ponude iz Priloga II**

Obrazac za početnu cijenu ponude je dat u Prilogu II tenderske dokumentacije koji je pripremljen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za početnu cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko obrazac za početnu cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.



## **17. Način određivanja početne cijene ponude**

Početna cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Početna cijena ponude se piše brojevima i slovima. Početna cijena ponude je nepromjenjiva.

U početnoj cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude, ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom, koji se izražava u procentima (%).

Početna cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

## **18. Kriterij za dodjelu ugovora**

Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

Kriterij za dodjelu je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

## **19. Jezik i pismo ponude**

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilničnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

## **20. Rok važenja ponude**

Ponude moraju važiti devedeset (90) dana, računajući od isteka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude, Ugovorni organ može tražiti od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

## **OSTALE INFORMACIJE**

### **21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda**

Zahtjev za učešće u postupku i početne ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo do **09.03.2021. godine 12:00 sati**.

### **22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja početnih ponuda i počinjanje pregovora**

**Ponude se otvaraju u sjedištu ugovornog organa Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo dana 09.03.2021. godine 12:15 sati**

Rok za dostavljanje konačne ponude, kao i javno otvaranje konačnih ponuda će se naknadno utvrditi u pozivu za dostavljanje konačne ponude.

### **23. Nacrt ugovora**

Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, u skladu sa rokom propisanim zakonom, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi i čini sastavni dio ponude.

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i zakonom o obligacionim odnosima.

## **OSTALI PODACI**

### **24. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču**

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti putem Jedinственог računa trezora BiH u roku od 15 dana od prijema ispravne fakture sa priložima ponuđača što će biti posebno precizirano ugovorom/okvirnim sporazumom sa izabranim ponuđačem.

U slučaju da ugovorni organ kasni sa plaćanjem, ali da je kašnjenje rezultat propuštanja preduzimanja radnji za koje je ugovorni organ odgovoran, ponuđač će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu.

### **25. Sukob interesa / korupcija**

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ili je ne dostavi na način tražen TD ponuda će biti odbačena kao nedopuštena.

Obrazac navedene izjave, koji je sastavni dio ove TD, je Prilog V.

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE

Broj nabavke : 07-2-16-3-565-1/21  
 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine,  
 Sjedište: Danijela Ozme broj 7, Sarajevo

**PONUĐAČ:** \_\_\_\_\_

**ID broj ponuđača:** \_\_\_\_\_

**Adresa ponuđača:** \_\_\_\_\_

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podgovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

## KONTAKT OSOBA za predmetnu ponudu

<b>Ime i prezime</b>	
<b>Adresa</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Faks</b>	
<b>E-mail</b>	

## IZJAVA PONUĐAČA

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koji ste pokrenuli i koji je objavljen na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci ....., dana ....., dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: .....(broj nabavke koji je dao Ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za nabavku \_\_\_\_\_, u skladu sa uslovima iz TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude je:

<b>Cijena ponude bez PDV</b>	<b>KM</b>
<b>Ponuđeni popust</b>	<b>%</b>
<b>Cijena ponude sa uračunatim popustom</b>	<b>KM</b>
<b>PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)</b>	<b>KM</b>
<b>Ukupna ponuđena cijena (sa uračunatim popustom i PDV)</b>	<b>KM</b>

Uz ponudu dostavljamo i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, prihvatamo da je relevantna cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Sjedište Ugovornog organa je ul. Danijela Ozme broj 7., 71000 Sarajevo.

5. U pogledu primjene preferencijalnog tretmana domaćeg izjavljujemo da (ZAKRUŽITI):

- a) je ponuđač domaći privredni subjekt sa sjedištem u BiH i da su najmanje 50% radne snage rezidenti Bosne i Hercegovine, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg;
- b) je ponuđač privredni subjekt registriran u zemlji potpisnici CEFTA 2006., odnosno sa sjedištem u ..... i da su najmanje 50% radne snage rezidenti .....
- c) naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

**Napomena:** Ukoliko ponuđač ne zaokruži niti jednu od navedenih opcija njegova ponuda se neće smatrati domaćom.

6. Ova ponuda važi \_\_\_\_\_ (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).

7. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u TD i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u TD zbog koje bi bili isključeni iz učešća. Ukoliko naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku koji je utvrđen u TD, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

## OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Strana \_\_\_\_ od \_\_\_\_

Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

R. br.	Opis pošiljke	Broj pošiljki do 100 grama	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Pošiljke za dostavni region Evrope	800 komada		
1.	Pošiljke za dostavni region van Evrope	20 komada		
<b>Ukupna cijena bez PDV</b>				
<b>Popust izražen u % ili KM</b>				
<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV</b>				
<b>PDV na ukupnu cijenu sa popustom</b>				
<b>Ukupna cijena sa popustom i PDV-om</b>				

Potpis i pečat ponuđača \_\_\_\_\_

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Datum i mjesto \_\_\_\_\_

**PRILOG III**

Strana \_\_\_\_ od \_\_\_\_

Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

**POVJERLJIVE INFORMACIJE**

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

\_\_\_\_\_

**Izjava o ispunjenosti uslova lične sposobnosti iz člana 45. stav (1) tačke od a) do d)  
Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (*Grad/općina*), na adresi \_\_\_\_\_ (*Ulica i broj*), kao ponuđač **u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)**, a kojeg provodi ugovorni organ Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 45. st. (1) i (4) pod **punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obavezu u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat s obavezom ponuđača da u slučaju dodjele Ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) na zahtjev Ugovornog organa u roku koji odredi Ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000 KM do 10.000 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200 KM do 2.000 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da Ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke, shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat nadležnog organa:

## IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao ponuđač u **pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)**, a kojeg provodi ugovorni organ Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

## I Z J A V L J U J E M

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa: \_\_\_\_\_

M.P.



U skladu sa članom 604. Zakona o obligacionim odnosima («Službeni glasnik R BiH», br. 2/92, 13/93 i 13/94) i člana 72. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), zaključuje se

## UGOVOR

### o vršenju usluga prijenosa poštanskih pošiljki

između:

1. Bosna i Hercegovina Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Danijela Ozme br. 7, koju zastupa predsjednik Željko Bakalar kao naručioca posla (u daljem tekstu: **Naručilac**), idenifikacioni broj:4200539410001, JRT broj: 0000030000000145 kod Centralne banke Bosne i Hercegovine i

2. „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo (**Predstavnik grupe ponuđača**) sa sjedištem u Sarajevu u ulici Obala Kulina bana 8, kojeg zastupa Generalni direktor, mr.sci. Mirsad Mujić i supotpisnik Izvršni direktor Sektora za poštanski promet Mensud Bašić, dipl. ecc (u daljem tekstu: **Izvršilac**), JIB4220682210005, matični broj 065-O-Reg-06-001196, račun broj:1992400075354256, kod Sparkasse Bank d.d.

#### Član 1.

##### (Predmet ugovora)

Predmet ovog ugovora je **izvršenje usluga prijenosa avionom (prijema, otpreme, prevoza, prispjeća i uručenja) pisama-preporučena pošiljka težine do 100 grama na adrese biračima u inostranstvu** (u daljem tekstu: usluga prijenosa pošiljki) **za glasanje na Prijevremenim izborima u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)**, prema sadržaju ponude sa kojom je Izvršilac učestvovao u provedenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci i u skladu sa narednim odredbama ovog ugovora.

#### Član 2.

##### (Vrijednost ugovora)

(1) Cijena usluga iz člana 1. ovog ugovora iznosi ukupno \_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_). U skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost predmetne poštanske usluge su oslobođene obračuna i plaćanja PDV-a.

2) Na osnovu dokumentacije iz ponude Izvršioca sa kojom je učestvovao u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, utvrđene su jedinične cijene usluga prijenosa pošiljki.

(3) Izvršilac se obavezuje na nepromjenjivost cijena tokom trajanja ovog ugovora.

#### Član 3.

##### (Način plaćanja)

Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti na doznačeni transakcijski račun Izvršioca, i to u roku od 15 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom od strane Izvršioca, odnosno izvršene usluge dostave pošiljki na adrese u inostranstvo.

**Član 4.**  
**(Trajanje ugovora)**

(1) Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju do tri (3) mjeseca nakon potpisivanja ovog ugovora, računajući od dana predaje pošiljaka na otpremu Izvršiocu usluge.

(2) Dostava izbornog materijala na dostavne adrese u inostranstvu iz člana 1. ovog ugovora će se izvršiti prema nalogu i zahtjevima Naručioca, u maksimalnom roku do 7 dana računajući od dana predaje pošiljaka na otpremu Izvršiocu usluga.

**Član 5.**  
**(Način preuzimanja pošiljki)**

(1) Preuzimanje pošiljki se vrši na način da Naručilac telefonskim ili pismenim putem obavijesti Izvršioca o potrebi slanja, odnosno primanja određenih pošiljki. Izvršilac je dužan osigurati preuzimanje pošiljki u najkraćem mogućem roku i to na lokaciji koju naznači Naručilac i organizovati otpremu iste na naznačenu/trazenu destinaciju.

(2) Troškovi preuzimanja pošiljki uračunati su u ugovorenu cijenu usluga prenosa pošiljki.

(3) Obaveza Naručioca u smislu klasifikacije i pripreme pošiljki podrazumijeva čitko i potpuno adresiranje pošiljki-personalizovane pošiljke, sa brojem preporučene pošiljke R oznaku) i listom preporučenih pošiljki u skladu sa poštanskim propisima i grupisane prema nazivu odredišne zemlje primaoca, u skladu sa zahtjevom u TD i početnoj ponudi Izvršioca.

**Član 6.**  
**(Potvrde o otpremi pošiljki)**

(1) Izvršilac je u obavezi da Naručiocu osigura potvrde o otpremi pošiljki po dostavnim regionima (izvještaji i poštanski zaključci koji se rade po odredišnim zemljama i/ili regionima), a koji se uobičajeno ispostavljaju ili se dostavljaju na zahtjev Naručioca.

(2) Pošiljke koje ne budu isporučene bit će vraćene na adresu pošiljaoca besplatno.

**Član 7.**  
**(Osiguranje garancije za deklarisan rok isporuke)**

Izvršilac garantuje deklarisan rok prenosa, a na zahtjev Naručioca može se osigurati izjava o garantovanju roka prenosa.

**Član 8.**  
**(Rute za otpremanje pošiljki)**

(1) Prilikom avionske otpreme i razmjene pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju Izvršilac je obavezan da primjenjuje međunarodne poštanske akte.

(2) Izvršilac je obavezan izvršiti prevoz pošiljki od sjedišta Naručioca do prijemne pošte 71122 Sarajevo, a razmjenu pošiljki vršiti preko izmjenične pošte 71003 Sarajevo.

(3) Uručenje pošiljki primaocima u zemlji odredišta vrši se prema standardima isporuke iz Akta svjetskog poštanskog saveza za svaku zemlju odredišta.

**Član 9.**  
**(Specifikacija)**

Sastavni dio ovog ugovora je specifikacija usluga Izvršioca iz Ponude sa kojom je učestvovao u provedenom postupku nabavke.

**Član 10.**  
**(Propust i štete)**

(1) Naručilac smatra da je Izvršilac napravio propust u odnosu na ovaj ugovor, ukoliko Izvršilac propusti, iz razloga koji mu se mogu pripisati, ili odbije, da:

- a) ispuni bilo koju obavezu ili sve obaveze prema ovom ugovoru;
- b) ispoštuje bilo koje ili sve rokove i uslove predviđene ovim ugovorom; ili
- c) ispuni bilo koju ili sve obaveze utvrđene ovim ugovorom u vremenskom roku predviđenom članom 4. stav (2) ovog ugovora.

(2) U slučaju ako Izvršilac napravi ovakav propust, Naručilac može, putem dostave pisane obavijesti Izvršiocu, raskinuti ovaj ugovor u cjelosti ili jedan dio ili dijelove na koje se propust odnosi, na osnovu čega se istog trenutka smatra da je Izvršilac napravio propust.

(3) Kao alternativa u odnosu na stav (2) ovog člana, u slučaju kad Izvršilac napravi propust, Naručilac može prema svom diskrecijskom pravu, odrediti razuman vremenski rok Izvršiocu da otkloni propust i ispuni svoje obaveze. Razuman vremenski rok i novi datum sadržani su u pisanoj formi izmjena i dopuna ovog ugovora, koju su obje ugovorne strane dužne ispoštovati.

(4) Ukoliko utvrđeni razumni vremenski rok rezultira u kasnijim datumima ispunjenja obaveza od datuma određenih članom 4. stav (2) ovog ugovora, Naručilac će ugovornu kaznu Izvršiocu obračunavati u skladu sa članom 11. ovog ugovora.

(5) Ukoliko Izvršilac ne otkloni propust i ne ispuni obaveze u utvrđenom razumnom vremenskom roku, a usaglašenom u stavu (3) ovog člana, Naručilac može, dostavom pisane obavijesti Izvršiocu, a po isteku utvrđenog razumnog vremenskog roka, odmah raskinuti ovaj ugovor.

(6) Po raskidanju ovog ugovora u cjelosti ili dijelom ili dijelovima zbog kojih se smatra da je Izvršilac napravio propust.

(7) Izvršilac je dužan naknaditi štetu Naručiocu nastalu usljed gubitaka, naplata, troškova i izdataka, a koju Naručilac može pretrpjeti zbog propusta Izvršioca.

**Član 11.**  
**(Ugovorna kazna)**

(1) U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom Izvršioca iz člana 10. stav (4) ovog ugovora, Izvršilac će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluga utvrđene u članu 2. stav (1) ovog ugovora.

(2) Pod kašnjenjem pružanja usluga u smislu stava (1) ovog člana, smatra se:

a) za pošiljke za dostavni region Evrope- za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, počev od prvog dana nakon isteka roka iz člana 4. stav (2) ovog ugovora i

b) za pošiljke za dostavni region van Evrope, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, počev od četvrtog dana nakon isteka roka iz člana 4. stav (2) ovog ugovora.

(3) Izvršilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca.

(4) Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile, kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

#### **Član 12.**

Na sve odnose između ugovornih strana po ovom ugovoru primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima

#### **Član 13.**

##### **(Zaštita prava)**

(1) Sve eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe, za rješavanje spora nadležan je Sud BiH.

(2) Na sva prava i obaveze ugovornih strana koja nisu regulisana ovim ugovora, primjenjivat će se odredbe zakona o obligacionim odnosima.

#### **Član 14.**

##### **(Broj primjeraka ugovora)**

Ovaj ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih ugovorne strane zadržavaju po dva primjerka.

#### **Član 15.**

##### **(Stupanje na snagu)**

Ovaj ugovora stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

IZVRŠILAC  
PREDSTAVNIK GRUPE PONUĐAČA  
„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  
Direktor

mr.sci. Mirsad Mujić

SUPOTPISNIK  
Izvršni direktor Sektora za poštanski promet

Mensud Bašić, dipl. Ecc

NARUČILAC

Centralna izborna komisija BiH  
Predsjednik

Željko Bakalar

## TRAVNIK

Država	Ukupno registrovanih izvan BiH	Evropa	Van Evrope	
AUSTRALIJA	1		1	
AUSTRIJA	56	56		
BELGIJA	6	6		
DANSKA	6	6		
FINSKA	3	3		
HRVATSKA	261	261		
ISLAND	3	3		
ITALIJA	7	7		
NIZOZEMSKA (HOLANDIJA)	6	6		
NJEMAČKA	187	187		
NORVEŠKA	8	8		
NOVI ZELAND	1		1	
SAD	7		7	
SLOVENIJA	2	2		
ŠPANIJA	1	1		
SRBIJA	2	2		
ŠVEDSKA	24	24		
ŠVICARSKA	152	152		
TURSKA	2	2		
VELIKA BRITANIJA	7	7		
UKUPNO	742	733	9	

## FOČA FBIH

Država	Ukupno registrovanih izvan BiH	Evropa	Van Evrope
BELGIJA	2	2	
NIZOZEMSKA (HOLANDIJA)	3	3	
NJEMAČKA	2	2	
SAD	2		2
SLOVENIJA	1	1	
ŠVEDSKA	2	2	
UKUPNO	12	10	2